

Тгэмэ: Туохтуур уескээбинэ.

Кылаас: 4

Уруок сыала: *Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ*

-туохтуур аат тылтан, дабаабын ааттан сыбыарыы кеметунэн уескуурун билии;

-киири тыл олобо уларыйбатын, сахалыы сыбыарыы сыстарын чинэтии;

-Тылы састаабынан ырытыгы;

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ:

-сыалы-соруугу таба туруорунуу;

-тугу билэрин-билбэтин тугу билиэхтээбин анааран ейдееун;

-араас сыбарыылары туттан сахалыы тыл эгэлгэтин уескэтии, туттуу;

-ыйытыгыга чопчу хоруйдуурга, дьон санаатын истэргэ кыбаллыы;

-бэйэтин санаатын саабылаан санаран дьонно тиэрдии.

Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ

-тереебут тылын баайын сыаналаабын, ейдееун.

Уруок тэрилэ: карточкалар, ПК

Уруок туу мэхтэрэ	Уерэх предмети н уерэтэр тумуктэрэ	Учуутал дьайыыта	Уерэнээччи дьайыыта
1.Тэрээбин	Уруокка бэлэм буолуу.	Ыалдьыттары керсебут, эбэрдэлэбэбит. Бугунну уруокка хас биирдии обо санаатын толору этэн, билиитин тургутан кехтеехтук кыттыа диэн эрэнэбин.	Бэлэмин керунэр, илиитин уунар. Учууталы истэр.
2.Проблема туруоруу	Уруок тиэмэтин арыарга интэриээ кебер билиэн-керуен бабарар,б илиитин туанар, тэнниир, ырытар,	-Карточка тунэтии. -Ханнык сана чаастара бэриллибиттэрий? -Бэриллибит тылларга олобун, сыбарыытын бэлиэтээн (урууыдаа, суоттаа, атыылаа, мастаа, маастаа, бултаа, ыраастаа, манхай, холкутуй, скрипкалыыр) -Тыл олобор тугу бэлиэтии кердугут? -Бу уруокка тугу билиэхпитий?	Оболор аабаллар. -хоруйдуулар -карточкаба бэлиэтииллэр -ырытар, кэпсэтииэгэ кыттыбар -тыллартан тахсыбыт, аат тылга сыбарыы

	кэпсэтииг э кыттыбар		эбиллибит... - туохтуур хайдах уескуурун
3.Тиэ мэбэ киир ии	Билэр- керер дьайыын ы онорор. Билиитин ханатар	Буочарга улэ тэрийи. 52 с. 7 эрч. Ейдеен аабын. <i>Тонсобой тохсунньуга маьы торулаттабына-ен сайын кэлэр.</i> -Бу тугу аахтыгыт? Ыраастык устабыт.	Аабаллар -ырытан бэйэ санаатын этинии -устуу
4.Сан аны арый ы уонн а туьан ы	-сорудабы толорорго тэринэр; -бэйэтин салайына р - туруорул лубут сорудахха эппиэтти р -инники ылбыт билиитин туьана уерэнэр.	Кинигэнэн улэ 51 с. 1 эрч. Тылынан толоруу. Сыьыарыыны туьанан туохтууру уескэтэллэр. Туох тумуккэ кэллигит, туохтуур уескээбинигэр? 51 с. 2 эрч. Суругунан. Бэйэ толоруута, аабан билсин, ыйытыгы баар буоллабына бары куолуубут. Туохтуур ессе ханнык сана чаастан уескуур эбитий? Тыллар олохторун этин. Ханнык сыьыарыы кеметунэн? 3 эрч. Тылынан бэйэбитин бэрэбиэркэлэнэн толоруоххут, -лаа сыьыарыы кеметунэн туохтуурдары уескэтэбит. Уочаратынан улэлиибит, болбойон истэн улэбэ кыттыбын. Тугу бэлиэтии кердугут? <i>2 туохтууру талан икки этиитэ толкуйдаан этэллэр</i>	- Аабыы -Кэтээн керуу, ырытыгы - санаа этинии, тумук оноруу -Туохтууру –лаа сыьыарыы уескэтэр -суругунан толоруу, ыйытан чуолкайдаабын - тыл олобун этэн быьаараллар, туохтуур дабаабын ааттан уескуурун -оболор уочаратынан туохтууру уескэтэн этэллэр, тыл олобун, сыьыарыытын ыйаллар. -Бу кирири тыллар, тыл олобо кирири тылга уларыйбат, сахалыы сыьыарыы сыстар -этиилэрин аабаллар
Сынн балан на	Дьуьунну ур туохтууру хамсанан толоролл ор	-лэпшэрдээн тулабытын эргийэ хамыы -тоьугураан иннибит диэки устэ, кэннибит диэки устэ хаамыы -ойуоккалаан -харахпытын симэн ылабыт, харахпыт иьигэр эргиччи керебут -тонхойобут	Хамсаныыны толоруу
5.Чин этии	-истиьэр, ситэрсэр уеруйэхтэр э сайдар сыаналаны ы	53 с. 10 эрч. тылынан толоруу <i>Бириэмэ ортобуна</i> Тыл оонньуута. Икки тылы биир тылынан солбуйан этэллэр Мин киэним Олох мас Бу сыл Бу кун Хабан ыл	Суот-таа+быт, аьаа- быт+тар, сана+р -миэнэ -олоппос -быйыл -бугун -хабылык
6.Тум ук		Туохтуур ханнык сана чаастартан уескууруй?	

		Ханнык сыбыары кеметунэн? Ханнык сорудабы ордук себулээтигит? Дьийэ5э улэ 52 с. 4 эрч.	
--	--	--	--